

0-1B

K34/85 b
Misc. items of custom from
Mašasane's.

Y5

Ser.663

Miscellaneous items of custom

8/85 F. Ledwaba

1. Sesothong xola mošimane a šetše a xotše, xo swanetše xore a wêlê - a be monna

Byale xê, banna ba leka xo kxoboketsa bašimane xore Bodikana bo tswê.

Ka kudu, banna ba letêla ngwaxa wa mabêlê a mantši - xola ba 'xoboditše mabêlê - 'me ba nthša Bodikana. Ba tlare xe ba 'lomile leraka ba thôma ba rêra taba ye mošatê. Kxorong ya mošatê kxoši e tla dula le bakxothatsi ba xaxwê, 'me a re xo mokxothatsi o moxolo: "Re metšwe ke pula ka thswanêlô, le mabêlê a kxodiša dipelo; ke bile ke bôna xore aowa tlala e ka se he xôna.

"Byale xê, ke be kere, xo byang xe re ka nthša mašoboro a a tletšexo motse xore a yê 'bonneng! Re ka ba nthša ka moraxo xa xola re bunnê, xola mabêlê a tletše dišexo".

O felešetsa ka xo r'yala.

2. yêna o no fela a tsenthša lentšwana la xo swana le "Tau!" xoba "Sebata"! xoba "Tlau"! xoba "Selo"! xoba "Selomêla"! 'Me xe kxoši e feditše o re "Thobêla, wena, motho wa kxobe! O boletše". Byale xê, mokxothatsi wola o tlu botša o mongwe ditaba tšela, ouwe le yêna o di' thsêla o mongwê, byalo-byalo. Fêla, xe o mongwe a botša o mongwe, o fêla a oketsa mantšu a kxoši ka a mongwe xo fihlêla e le taba ye telele. Kamoka ba retebutša mantšu a xaxwê.

Xe ba thsêlana morêxô wo wa kxoši, mokxothatsi wola wa pele o tla buša a re xo kxozkô kxoši : "Thobêla napa! Banna ba xaxo ba kwile.

Ba bile ba dumêlana le Lena. Byale xê, ba be ba re a xo rongwê batseta xo yo thsêla dintona tse dingwê".

Aowa, kxoši le yôna, xo bonthsa hlomphô ya lentsu la banna e fêla e re "Ntago"! xoba "Papa"!

Ka nnete batseta ba a romiwa, 'me lentsu la kxoši le ba 3. le sepetsaxo ke: "Xoba xo bunnwê, banna kamoka ba tla tloxêla maxae 'me ba tlê xo wedisa basimane. Xae xo tla sala banna ba xo leta motse, le ba xo disa dikxomo fêla - Ka xobane basimane ba xo yo wêla ke badisi ba dikxomo. (Ba swanetse xo ba le mengwaxa e 15-18).

Xapê, molao wa Sesotho ke xo re xola xo wêlwa basadi base sa hlôla ba sîla soba ba opêla xola ba soma.. Xe motho a ka rôba molao wo, o tla ba molatong 'me o lefiwa pudi xox xoba nku ye tona. Xapê molao o re ba se ke ba lwa xobane Badimo ba tla befêlwa. Le xôna xe xo na le molato, mong a wôna o swanetse xo letêla letsatssi la xola xo- wêla xo fetile. Xapê, xe motho a ka hwa xa se a swanêla xo llêlwa, ka xobane Badimo xa ba nyake. Le xôna motho mang le mang o swanetse xo romêla dijo "Morotong' le xe ngwana wa xaxwê a se xôna kua. (E ke yôna melao ya xola Bodikana bo tswilê).

4. Byale xê, xola Bodikana bo swanetse xo tswa (xola mabêlê a setse a butswa) banna kamoka ba swere bothata ba , xo itukiisetâ xo ya xôna, ka xobane kô lebaka le leteletšana. Ba thôma ka xo kxêtha basimane, kamoraxo xa fao ba kxêtha banna ba ba tlaxo xo sala le dikxomo le motse, 'me banna ba ba setsexo ba ya le Bodikana naxeng.

Xo itukiisa xa xôna xo tsea lebaka le leteletšana. Sa mathômô ke xore lepa le lengwe le lengwe le nthsa xobá le bea xoba supa ntlo ye dijo tsa Bodikana di tla xo apeélwa ka xôna, xapê le banenyana ba xo apea, ba ba bedi.

Basimane ba beélwa tsa bona dintlo ka thoko, 'me ngaka e thôma ka xo ba thlabêlêla ka mokxwa wa sethsâba. Ba bangwe Basotho ba sexa mohlaxare ba dira ll. Ba bangwe ba xaya seropi Xo wêla xo napile xo thomexile. Basimane ba rutwa dikopêlô tsâ mohla mekete ya Badimô, le tse dingwe tsa xola ba wêla.

5. Xo xôna Morutiši wa bona, yêna o ba ruta xo bolêla ka diêma tsa banna fêla, tseo di kxônwxo ke dingaka fêla. Xe a ba ruta diêma tse tsa xo se kxonêxê o ba tiya ka moretlwa, ke ba palêlwa ba itiwa ka kudu. Xapê xola ba rutilwe, ba botswa xore ba se ke ba botsa motho. Xe moruti a ba rutile dithuto tse, ba swanetse xo di dira xapê pele xa xaxwê. Xe motho wa bona a ka lebala, a retse! Aowa, xe ba feditse fao, ke xôna ba ka ya 'Morotong'. Ba thôma ba kxobokana mošate 'me ba wêla tsela xo yo rutwa sephiri se sexolo.

Ba axa lešaka le lexolo ka xare xa dithokxwa le dithaba - mo ba ka sebonwe ke motho. Le xe xo le byalo xo na le banna ba xo disa motsana wo.

- Motsana wo wa xo wêla o axilwe ka taêlô le peô ya ngaka. Xo na le ntlwana ya banna, le ya masoxana, le ya Bodina. Kxôrô e na le masôrô a mararo, ya banna, ya masoxana, le ya 6. Bodikana. Pele xa ntlo engwe le engwe ya Bodikana xo na le mollô o moxolo o o se wa swanêla xo tima. Xo bile xo na le lefsika le lenthso pele xa ntlo ya ngwana wa mošatê. (Bodikana bo bongwe le bo bongwe bo na le ngwana wa kxoší). Lefsika le' le bitswa "Sethokxolô". Xe xo dulwa mollong, ngwana wa mošatê o dula kxaufsi le lefsika leo, 'me ba bangwê ba dula kxaufsi le yêna ka boxolo ba bo papa' bona.

Bosexo bo bongwe le bo bongwe xo ôpêlwa Kôpêlô e ba re xo
 " --- Tlou e ntse, e ntse! xo fihlêla ba bolaile ngwedi.
 Nakô ye kamoka ba simane ba robala fase xodimo xa molôra, le
 xôna xa ba dumelwe xo apara dikobô tsa bosexo xe e se
 lexoxwana leo ba ituxêlang.

Dikxaetsedi tsa bona kua xae di tsene fase, di a ba
 apêela. Ba swanetse xo hlôkômêla kudu, ka xobane xe ba ka
 apea boxobê bya dithsila ba tla bolawa - Batho ba bona eka
 7. ba rata xo loya Bodikana. Bupi bona ke bo bontsi ka xore
 basadi le banenyana ba sitse kudu pele xa xe Bodikana bo etswa.

Dijo di téswa ke masoxana kua motseng. Boxobê bo dirwa bo
 bothata 'me ba sola 'makaku' a xo dira thabana.

Xe xo lewa mosimane o mongwe le o mongwe o na le monna wa
 xo mo lebêlêla. Xe ba rapetse mosimane o nthsa seatla sa xo ja
 'me a ngwathêlwa boxobê ka lehwana. Boxobê byo xa se bya
 swanêlwa xo sôhliwa eupya bo a metswa. Xe a meditse, o
 ngwathêlwa xapê, byalo-byalo. Xe a sa metse Kapela oaitiwa;
 xe a Kxangwa le xôna o a itiwa. Xe Bodikana bo elê, masoxana
 a dula fase a ja a iketlile, a bile a sêba ka nama, xoba mafsi.
 Bodikana bona bo ja pele letsatî le sobêla. Xe letsatî le ka
 sobêla ba sa ja, ba swanetse xo lahla maxobê a le ba ba bathswa le
 boxobê ba ka molomong.

8. Ka moraxo xa Kxwedi Bodikana bo thôma xo tsoma. Maxoxana a
 mangwe a sepela ka pele a mangwe ka moraxo. Kôpêlô e a ôpêlwa
 xo re basepedi ba kxônê xo tloxa tseleng ya Bodikana. Xe motho,
 kudu mosadi, a palelwa xo i tloxa ka pela, o ikwiisetâ mo fase
 'me a e ikhurumetsa ka kobô xore a se bônê selô. Xe a ka hlodimêla
 xa nyenyane, o a bolawa, eupya ngwanenyana o ripiwa le leme xore
 a se kxônê xo botsa batho.

Bodikana bôna bo swarwa kampe mo xo tsomeng. Ba tsomišwa ka diatla-xa ba sware thôkana xoba lerungwana la do thšošetša. Xe xo fihliwe sekweng, ba dirišwa lenaka le lexolo 'me ba thôma xo dîra lešata le lexolo xore diphôôfôlô di tswê. Aowa, le xe ba se na sa xo thšošetša xo ba sa xo bolaya, xa se ba dumêlêlwa xo lesa diphôôfôlô di feta. Xe phôôfôlô e ka feta mošimane, o tla itiwa kudu. Ka mokxwa o mo byalo, dikotsai di hlaxa letšatsí le lengwe le le lengwe.

9. Diphôôfôlô xe di befetšwe di ba hlabá ka manaka, di a ba ngwapa byalo-byalo. Xe motho a xobetše nthô e fišeletšwa ka serumula-ke mokxwa wa sesotho wa xo alafa dinthô xantsí. Xe mošimane a ka hwa (xe phôôfôlô e mmolaile xoba bolwetsí), xa xo na motho wa kantlê yo a ka tsebaxo lehu leo, le xe ele mmaxwê.

Moxexale xe xo Khutšwa, Bodikana bôna xa bo Khutše. Ba thswarišwa mekxaditswana xoba tše dingwe diphôôfôtšwana, xoba ba loxišwa maxoxwana. Nthapama xe ba e ya Morotong, ba rwala dikotana tsa xo xotsa mollô. Fêla mošimane yo a bexo a lesa diphôôfôlô xola xo tsongwa, o rwadišwa Kôta e boima xapê e e naxo le manyonyô, xore a e rwalê xo fihla Morotong, Kautlê xa xo e lahla fase xe a longwa ke manyonyô.

Bodikana bôna xa bo je nama ya diphôôfôlô tše di bolailweng xe xo tsongwa, ba ja maratha.

10. Ka yôna kxwedi ya bobedi, bašimane ba a kxobokonthšwa 'me xo rêmwa melato-manthapama a mangwe le a mangwe -. Xa nnete xôna, xa se melato, ka xobane bašimane ba šekiswa dilo tše ba sa di xopoleng, "Wêna, o kile wa xana xola Kokwaxo a xo roma. Ke phôšô e kxolo, 'me o swanetše xo ôtlwa". Ka tsela eo mošimane o o tla itiwa.

~~Le xe a se xopole o tla xapeletswa. Basadi le banna
bileteta letsatxi leo, xe mosimane a wela. Xe mosimane
a kile a dira phosho xo mmaxwê xoba motho fêla, motho o o tla
botsa banna xore mosimane a itiwe. Xôna fa, mosimane o tla
otlwa xo fihlêla madi a etswa, banna ba re: "Madi a hlatswa
dibe tsâ mosimane pele xo ikâ tsenwa bonneng".~~

11. Ka yôna kxwadi ya bobedi dilo di a satoxa; basimane ba
fiwa mafsi ka nkxô. 'Me mafsi a a bewa ka tlase xe kala ya
mokxalô. Ba simane ba tla ya xo yôna, nkxô, ba 'kuta moxwe'
xo fihlêla mo xo yôna. Xe ba fihlile, ba xz swanetse xo tlosa
kela yela ka melomo, benna ba be itiis ka moraxo xo fihlêla
ba e tlosa, 'me ba ka thôma xo ja mafsi ao.- Ka yôna tsela
ye banna ba kxolwa xore ba ruta basimane xo se fseae mo ntweng
le xe xo ka ba byang.

Xapê ka yôna kawedi ya bobedi, basimane xa ba sa sepela
fêela. Ke xôna bananyana ba thôma xo tliisa maxobê kxaufsi le
morotong, eupya xa ba tsene.

12. "Aowa ngwana'ka, ka yôna kxwedi ya bobedi basimane ba ja
ba iketlile, ba bile ba sêba ka nama, xoba ka mafsi. Ba bile
ba rutwa xo bina 'Kiba', xore mohla ba boa ba makatse batho.
Morotong xo na le batho ba baxolo, ba ba bexo le mabitso ka xo
fetana xa bôna. Hlôxô ya moroto ke "Kgoache" 'me a latelwê
ke "Moswara-Tau" (monna wa xo disa mollô) yêna a latelwe ke
"Moswara-Pudi" (monna wa xo swara, Pudi e e dirilwexo ka
dithatana tse hlano, 'me menwana ya mosenyi e tsenywa mokxahlo
xa dithatana tsec 'me tsâ pinyeletswa xore a kwê bohloko.

Xe Bodikana bo bolaile ngwedi wa bobedi, bo thôma wa
boraro-wa mafêlêlô.

Mediro ya kxwedi ya bororo e swana le ya kxwedi ya xo feta, eupya melato byale e rērwa ke masoxana. Eupya masoxana wôna a ôtla xo fitisa banne. Ka lebaka le lengwe mosimane o swariśwa lexala la mohwidiri ka diatla xore a le iše kxolê, ~~kun~~ kantlê xa xo le lahla fase, xapê a be a boe nalô. Xe a ka le wiśa, o tla itiwa. Ka lebaka mosimane o dirwa xore a lebêlêlê ka xare xa "kxabu" ya mollô ka ntlê xa xo ponya mahlô.

- Mo xare xa kxwedi ya bororo, bopapaxe baśimane ba ye xae
13. 'me ba boa le dikwana tše di nyane 'me di tliro hlabya Morotong Nama e tla lewa eupya matlalô wôna a a śoxwa a dirwa ditsibemengwato tśa baśimane xola ba aloxa.

Xe letsatssi la xo aloxa le batametse baśimane ba iśwa nokeng xo hlapa thsila tsela tso dintsi - tśa melora e ba bexo ba rōbala xodimo xa yôna. Ka moraxo xa fao ba tlotswa ka letsoku le hlakanthsitswe le makhure a kolobê, xoba a nku, xoba a pudi xoba a kxomo. Ba fiwa diphatana tše dikhuswanyana mo xo bexo le 'seka' sa kwêlô.

- Ka moraxo xa fao banne ba notse o mongwê le o mongwê ba kxetha baśimanyana ba bôna. Xo swanetse xo iwa xae. Xe Bodikana bo tloxa Morotong bo botswa xore bo se ka ba lebêlêla moraxo Kaxobane ba tla fofala. Eupya sephiri se sexolo ke xore moroto o a firwa xore xo seke xwa śala
14. ponthso le e ngane ya xo supa se se bexo se dirwa fao.

Aowa xae xôna xo swerwe bothata bya xo lokiśetśa kamoxêlô ya Bodikana. Kxôrô ya mośatê e a kxabiśwa, 'me ya fielwa, le maxoxo a a alwa.

Bodikana bo a aloxa. Xe bo tsêne ka kxôrô xo opêlwa ka thabô e kxolo. So fihla maxoxang, ba Khunema ka dikhuru ba fihla dihlôxô-difahlêxô. Ka moraxo xe fao, bo mma 'bôna ba tla tswêlêla ba apere la xo makatsâ-dipheta ke dipheta, masêka ke maseka ditlôpô xa re ~~h~~bolele. Ba tlile xo bôna bona ba bôna. Ae mosadi a bone ngwana wa-xaxwê o mo apêsa dipheta. Ke sebaka mosadi o xakwa ke ngwana wa xaxwê, ka xore ba boa ba fetoxile. Eupya ka sebaka mosadi o palêlwa ke xo hwetsâ ngwana wa xaxwê. Kantsí ke xore o hwile morotong. Aowa, le xe

15. e le xore o hwile mathomong a kxwedi ya xo feta, papaxê a tseba a ka se tsebié mmaxê xo ~~fikfik~~ fihlêla letsatší la xo aloxa. Mosadi wa batho o tla re a se maketsé kxoši ya tswêla e swere pitšana, 'me xe a fihla pele xa mosadi o e lehla fase, ya phsatlêxa s xwa tswa setsiba le sedibêlô sa makhura (Ba be ba re ke tsa ngwana eo) Kamoraxo Kxoši yôna e tla re: "Kôwa e mo llê". Sellô se tla napa sa thôma eupya ba bangwê ba thabetse bana ba bôna.

Le xe ba boile byalo, bašimane xa se ba lokoloxe. Ba robala ka ntlong e tee 'me banna ba diso ntlô eo bosexo ka xobane bašimane ba ka lôra kudu batho ba ba kwa. Le ka mosô xa se ba dumelêlwê xo bolêla le basadi xoba banenyana. Ba swanetse xo tloxa motseng mosexare ohle ba ye naxeng.

- Kamoraxô xa beke tsé pedi batho kamoka ba bitswa mošatê. Le Bodikana le bôna bo a kxoboketswa. Kxoši e tla thôma xo ba 16. bitsa ka maina a bôna a xo wêla - Kwêlô e nyakile xo swana le kolobetso -. Kxoši e tla buša ya ba fa maina a dihlôpha tsa bôna, ka ditiro tsa bôna morotong.

Ba bangwê ke dixikem ták hâna ba sehlôpha sa "Mapôgô" xoba "Mahlwana" xoba "Manthso" xoba "Dinkwê" ka boxale bya bôna, le ka xo hlalefa. Ka sebaka ba bitswa "Malehlwa" ka xe kxosi xoba e mongwe motho o moxolo a ka hwa xe ba wêla.

Maina a maswa ke bo "malesela, matsobane, madimetsa, Lesetsa, Lesiba," le a mangwê. Xe e le banenyana ke bo "Ramaesêla, Ramadimetsa, Rasesetsa, Raisibe, Ramatsobane, Seemole le a mangwe.

Kamoraxo xa fao baśimane ba fiše dipatlana tísila 'me ba ya xae.

Aowa, baśimane bale napile ke banna.. Xa ba sa hlôla ba bitswa baśimane, xapê 'xa ba sa šala bolôkô bya kxomo moraxo.

17. Ke banna ba xo rera melato. Thaka e nthswa e napile e senyexile. Ba thôma, mekxwa e mebe. Ba nwa 'madila le bo papa' bôna; ba ja 'mphase (patše). Le mosadi o nyaka xo nyala. Banna ba ba bitsa dikxalabyana. motho wa bôna o re: "Ke be ke ile xa-Lesiba wa xa Thôbala"; a e ra malome' axê.

Ka baka la byalwa le byana, ba lwa le dikxalabyê tše - Eupya ba rutilwe ke tsôna. Ba fetoxa bo "Sennyakê banneng, nnyakê basading". Xo hlwiwa le banenyana, xapê xo nyakwa basadi. Ka mosô o a nyala, o axa motsana. Nko re ke motsana mang!

- (Ditaba tše nna ke ile ka`botswa ke rakxolo xola a sa phela. O be a bôna xe ke nyaka xo wêla 'me a mpotša ka xobane yêna o be a šetse a sokotše 'me a bile a hloile kwêlô) O ile a ba a mpotsisa xe nka kxotlêtêla.

Mohlamongwe o be a nthšošetsa. Eupya xa ke kxolwe xo re dilo tše di ka dirêxa xe makxowa a tlile.

mokxalabyê nkô o nkanexêlê tâa leêtwana la xaxwê le banna ba ba bedi xe ba e ya "Daimane" ka maoto.

"Bgwana Raixibe o tseba sore kxalê rena re be re sa swanê le lena "Malôfa" teng! Re be re sa lape byale ka dikxoxo. Oho, xapê rena re be re tsea mokwakwakwa wa xo ya Taimane ka dinaô.

"Hee! Ke xopela ngwaxa wola xe mmako e sa le ngwanenyana. Ra tloxa fa e le ka laboraro, e le nna le rakxolo 'a Makibi le mokxalabyê o mongwê wa xa Sekhaolêlô. Re be re ya xo ithuta xo 19. sôma. "Aowa, mphaxô re be re tsere. "Seneifi" le sôna re be re tsere sa xo lekana, ka xo se tsebê botelle bya leêtô.

matśatśi a manê le 'hafu' re sepela xo se na le ka mokxwa. Xo rile ka la boselêla, ra bôna aore seneifi se a fêla. Aowa, ka la bośupa xôna ra napa ra thiatha dithêkxô. Mantśiboa xe re rôbala re be re se na le ka lerojana la xo no ferehla dinkô. Hei! O se ke wa sêxa ngwana Se ja-baledi. 'Seferehla-nkô se be se fedile ta! Ra ~~ka~~ lebêlêla ra re tuu! Ra rôbala ka dinkô tâa xo ôma. Ka ba ra tsoxa ka tâona, ra ba ra lala ka tâona.

"Mmaloo! Ka tla ka bôna monna wa swele! Mokxalabyê wa xa Sekhaolêlô, a re ruta thuto. Ke ile xe re tsene ka dikobong, 20. a napa a thôma : "Banna ba xešo"! Etse ke yêna. "Xe nkabe ke le xae, xôna byale nkabe ke re pele ke robala ka re : Nhfff! nhfff! nhfff!!" Ka kxôna ke re "uwe!" Ka borôkô". Anapa a rôbala xo fihlêla re tsoxa, ka 'masa' Masexare xe re ya pele ka leêtô, a nape a šalele a re o sa 'ithoma'. Mantśiboa xapê xe re rôbala a thome le xapê . "Xe nkabe ke le xae nkabe ke re : nhfff! nhfff! nhfff!! Ka napa ka rôbala.

"Aowa, a dira t'satši le lengwê le le lengwê byalo.

- Ag! ra ba ra tsênwa ke dipelaêlô. Na monna yo yêna, ke eng
a sa lape xo hlwa a re nhfff! nhfff! nhfff!! " Ra mo lalela
t'satši le lengwê bosexo. O rile a sa re nhfff! nhfff! nhfff!!
eo ya xaxwê, ka napa ka mokhurumula dikobo, ka dio hlakana le
monkxô wa 'fola", motho a bile a kxalexile le wêna-ka napa
21. ka re : "Aowa! Sekhaolêlô! Taba ye ya xaxo 'nna e a re thôsoá.
Ke tsela mang yôna ye? Xapê, xe monna a na le ba bangwê o
tle a leke xo ba thuá. Byale, ke xore pelo ye ya xaxo e re
tswee-ee! xe p rena re thapotše ka tsela ye? "A ke o dio
thuá hlê moxwêra wa ka". Aowa yêna a re: "Ke be ke sa no rata
xo le ruta xore ka moso le tlê le botşê basadi ba lena xore
ba le šilêlê mphaxô wa xo tsebalêxa wa fôla. Aowa, yôna ke ye.
"Re ka no taxa bohle". Ra hwetsa e k tletše thôkxô ya
kxotla-o-monê.

"Banna!! Aee-ee a re 'tse! Ngwana Seja-baledi, monna eo
le mmamohla xe ke mo xopola ke nape ke be durumakaara le hlôxe
ye ya ka e nape e hlakane.

22. "Le wêna o tle o hlôkômêla le ka mosô, o se ke wa re xe o
sepela le batho ba xo hlalefet a".

Dirêtwana

Ba xa Ledwaba : Mahlabathe uwe! Lo a ka re mahlabathe o ya
duma. Thena se mba ha maphalisa thephanga. Thena be khabo
Kxêrêtla - Mofathi mpheyane. Nra be Khabo Tloutlaba -
Mathhuda - ho lwiwa. Nra ba ha no-Movilwana e-nraba. Be Khabo
nna-Dwaba-Magathi o monthima Lendebele. Se ra wena wena lo
thindlebe tha kho the fena-na the nkxomo e phuma hlênga e
dahanene.

Ndebele! Malatši!

Ba xa Ledwaba ba ipitsa 'mahlabathe' -mabu-ka xobane ba śwalane le naxa kamoka. Mo ntweng a se ka xo iphadisa - 'ba ha maphalisa thiphanga!'

Kxérêtla e be e ele mokxêkolo wa kxale wa z xa-Dwaba.

23. Ke kwa xore o ile a bolawa ke bana ka tsela ya xo makatsa. Ba re o kile a re a ka ba moledi wa bana ba basadi ba xa-Dwaba kamoka. Eupya bana ba rile xe ba thôma xo lla, ba mo plaêla, a hwa ka 'baka la kxaba. Ke ka 'baka le ba re : "Kxeretla, Mofathi-impenyane". Ka xore o thomile maka.

Tlantlaba le yêna e be ele e o mongwê wa bakxêkolo ba xa-Dwaba. Xo thwe, kxalê-kxalê xola ba xa-Dwaba ba sa axile xa Shamane, Mapono a kile a ba hlaxêla bosexo. Mapono a be a dikile motse ka pele le ka moraxô. Xe xo thsabiwa, yêna ba re o be a bopotše ngwana, 'me a leka xo fofa lexora la mohlono' - moxalêtlwa. O ile a fofa, eupya a wêla xodimo xa lôna. Fêla, medimo yabô e be e sa mo robaletsé. Mapono a feta a sa mmone. Ba re xe ba sepetsé a tsoxa a latêla batho ba bangwê mo thabeng-mo ba bexo ba Khutile xôna.

24. Ka le lengwê letsatši xo thwe o kile a re a šetsé le bana ba motse xae xe basadi-ba ile mašemong mapono a mabedi a tswêla A rile xe a nyaka xo bolaya bana yêna a êma mojakô a ba thibêla. A re ba bolayê yêna pele ba bolaya bana. Mapono a mo thsosetša ka marumo eupya a êma, ba mo hlabâ, a êma. Kola ba bôna xore xa a thsabe, ba mo hlabâ-hlabâ matsôxô ka xobane o be a fahlêla ka ôna. Ba mo kxeila-kxeila, eupya ba sa mmolayê, xo fihlêla banna ba ba bexo ba ilo tsoma ba boa 'me ba bolaya Mapono ale.

Yêna xo thwe o be a se sa na le ka bobôñô eupya bana ba be
 ba sa le xôna. Oile a hwa ka moraxô xa mengwaxa e mebedi xola
 25. a šetše a fodile. Pele a e hwa ba re le xe a be a se sa tloxa-
 o be a fêla a lla a re o duma xoba monna, xore a lefeletše
 sethsaba se sa xabô - "Mathanda. ho lwiwa".

Le mmamohla banenyana ba xôna xa-Dwaba ba ba theeletsexo
 Tlantlaba xoba kxêretla. Xa ba nyake xo lahla maina ao.

Nno Moilwana-ama-Mmilwana-yêna e be ele mokxalabyê o
 moxolo wa xa-Dwaba wa kxoši. O be a axile motse wa xaxwe
 mokxahlo xa mebilo e mebedi kxaufsi le thaba. Ba bile ba re o
 be a kxôna xo neša pula.

Le lehono ba lelokô la xaxwê- bo renaba sa mo
 theeletši. Nna ke Amammawana, la byana.

Fêla, ke kwa xore ka xobane ba kxalê ba hwile, ba xa-
 Dwaba xa ba sa kxôna le xo neša pula kudu Xape ke kwa xore
 ba xa-Dwaba ba hlompholatše Badimo ba bôna, ka xo se ba
 leboxe xe ba bolaile mabêlê.

26. Le mmamohla ba xa-Dwaba, ba xa-Dwaba wa xešo xa ba sa
 bolaya mabêlê, le dikxomo tsa bôna tše dintši, xa di tswale
 le xo fêla di a fêla. Le bolwetsi ke bolwetsi. Be-re-a tseba
 kamoka ba re ✕ botša xore renabixa-Dwaba re roxile Badimo
 ka xo se leboxe.

Ba xa Galane

Mafiri uwe!! Bana ba xa mmanoja ka lexo, fêla ba re ba tla
 ja lexo, lexo le tsoxe. Thamaxa-di-merêtô.

Ba xa-Galane kamoka ke mafiri xo la xo thwe: "ba re ba
 tla ja lexo, lexo le tsoxe, ke ka 'baka la xo re ba xa-Galane xa
 ba krone xo ja kantlê xa lesata.

Le mmamohla ba sa le byalo. Xe ba na le mokete xoba byalwa, xo swanetše xo ba le ntwanyana xoba mofete-ferenyana.

Kapê le motho fêla ba mo tsoisetše lesata xoba 'thsêle' xe à ka ba tima kí dijo.

27.

Dirêtwana t  a dikxomo

Sebotse - Ke kxomo e phaswana. "Aohe! Sebotse sa xa Raphaswa.

Re ra w  na kxomo ya mmala o mobotse.

Shalb  k - Ke kxomo e thlaba ya molomo o modipa. "Shalb  k ya xa Makubat  , xa ba nthate, ba ôla ka nna mel  ra.

Ringkals (Kxomo e thsukutla) "Ba re, Hei! Tsukutla forohla molomo, na w  na sa makhura o lleng?

Maolo (Kxomo ya xo hl  ka dinaka) "Maolo foloxa thaba, ba re 'Kxomo t  a thaba di a ôta".

R  mane "R  mane makolokota, 'fsika la xa Ramohlala ke th  ipi senkxa moll  . Re ra w  ma Ntsekedi 'mmina le mari  ane. Ahe! R  mane mankabakaba, photo e t  wang xa Makadi  e.

Xarenale (Kxomo e pudut  wane) "Ahe dithlorana t  a mo  onkwane mal  p  l  pe diala Ngwana a disa mmutla.

Kga  sa- Kxomo e Kxwana - "Kga  sa ya mmamphok  la, hun  la mosisi o kwatl   sa mal  ba se tsoxile. Thlathlonthla ngwana o hlap   dinala, molomo o hlapile. Makxakxa a Mmamoduwe, ngaka ya mo  simane, ma  pa mere a eme.

Serope (Ke kxomo ya xe  o e thamaxa). Serope nk  k  tla, ke mo  simane a hlab  . Lepell   ka tsoxa ka thuthubets   leb  t  , mola bo-mmako-mma-na-la ba ile me  omong. Ke thsukut  wa na ya mastwana a makhutswana ser  ba dik  k  tla; Ba re e r  ba le t  a maoto a maxolo.

Bêtêfute. Bêtêfute ya matâxa seatla nkôpôrô. Lefofwana o rweśwa ke mang? Ke rweśwa ke mosadi yo mośoro mmaxo-Radile yo a xore a bôna makxowa mmileng a' a hlôka le xo botša tataxo-Radile.

Ba re aowa! Xa se a bôna makxowa O bone lekiwara laimkax mmoto wa Kxethula-a-matâxa-seatla nkôpôrô.

Setôntôlô : Ke setôntôlô se phaswa ngwana wa bo Mmaphakana a pududu-a-pudu ya makxalwa ke tswa thabeng ke tswa

29. Ramorake ka raka dinare ke tswa xa-bo-mosetsâ, mphoxodima.
Ke matsikitlahe wa maja ka le leme.

Sebareke "Ke Sebareke nkôkôtlana, noxa e tala mokôpa. Ke kxomo ya malare-bare senthsâ mafsi ka matswêlê a mahlano. Ba re, Phomolêla mośidi xodimo xa ka b ale o tla bônang. Nna xa ke swane le bo-Tswiri (Kxomo e thswana) bo sehlapiśwa mmele ka mehla. Maraxa-a-noka. le wôna ke a ka.

Morethwa : Ke morethwa kxati ye Khulwana xo itiya ke xo rareola, Modisa a sola a e kxonexe.

Moxalatladi : "Ke moxalatladi o mo hulwana moēpa dikxatswa, mekutu ya sala e kxakola.

- 30 Baasman :"Ke Baasman matebele kxadima mamphêphênmê ko'ratlou ke bapotswe mankolwa-nkolwana a mpapotsexo thabeng. Ka re xo tsoxa ka raxa dipapalô, ke thung-thung lerotê le thungaxo Moletlane.

Kolobêrê: "Ke Kolobêrê setswêettwêê sidika motse wa makola ka nthaxo wa mphakana-wa-ntêntêntê, mphakana-a-makxoka.

S.663